



E hlophisitwe ho
latela lenane thuto
la CAPS

Sehlopha sa **R** **BUKA YA 2**



Lebitso:	Sehlopha:
----------	-----------

 **basic education**
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

BUKA YA SESOTHO

Buka ya
2
Kotara 2

Rainbow
WORKBOOKS

SESOTHO
GRADE R – BOOK 2
TERM 2
ISBN 978-1-4315-0706-1
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
8th Edition





Mofumahadi Angie Motshekga,
letona la Lafapha la Thuto ya
Motheo



Mong. Enver Surty,
Motlatsi wa Letona la
Thuto ya Motheo

Selemong sena sa Kamohelo sa (Sehlopha sa R) Dibuka tsa Mookodi tsa Mosebetsi ke karolo ya matsapa a Lafapha la Thuto ya Motheo ho thusa le ho tshehetsa mosebetsi wa ngwana wa Moaforika. Diphuputso di bontshitse hore selemong se seng le se seng bana ba fumana mosebetsi e ba phephetsang pele ho Sehlopha sa 1, ba sebetse hantle dithutong tsa bona dilemong tse latelang. dilemong tsa poraemari le nakong ya dithuto tsa sekontari. Ke ka hoo ba tshwanelang ho rutwa haholwanyane ha ba le Sehlopheng sa R.

Thutong ya Motheo kharikhulamo e lebeletse hore ngwana wa Sehlopha sa R a fumane monyetla wa ho ntshetsa pele ho bala, ho ngola le bokgoni ba ho sebetse dipalo, ke hona mona moo ba hloka ho tshehetswa haholo hore ba fumane motheo wa thuto hore ba tle ba fumane ho le bonolo ha ba fihla Sehlopheng sa R 1 le ho fetela dihlopheng tse ka hodimo.

Dibuka tsa Sehlopha sa R ka hoo maikemisetso a tsona ke ho thusa bana ho ntshetsa pele bokgoni bona le ho tseba dintlha tse ding tseo e leng motheo wa dithuto tsa bona. Ba na le monyetla e mengata eo ka yona bana ba ka ntshetsang le ho ikwetlisetsa bokgoni ba bona ho itokisetsa bakeng sa dikereiti tse latelang.


Pele bana ba ka ihuta ho bala ba tshwanela ho tseba hore ba tshwara buka jwang le ho phetla maqephe, le ho tseba hore buka e sebediswa jwang. Ba tshwanela ho utlwisisa kamano e teng dipakeng tsa mantswa le ditshwantsho tse hare ho buka le ho hlokomela hore mantswa a ka bukeng a bopilwe ka medumo e itseng mme a na le moelelo. Ho sa le jwalo, pele bana ba ihuta ho ngola, ba tshwanela ho ntshetsa pele bokgoni ba ho ngola le ho tshwara pene, ho bopa mantswa le dibopeho le ho tsamaisa pene meleng ho tereisa medumo. Bona ke bokgoni bo fumanwang ka hare ho dibuka tsena.

Re a tseba hore bana ha ba bale le ho utlwisisa ka ho tshwana. Dibuka tsa Sehlopha sa R di thusa matitjhare le bana ho sebetse ka mokgwa o ikgethang oo ngwana ka mong a ka sebetse ka sekgahe sa hae haeba ho hlokeha hore a etse jwalo, le ha ho hloka hore titjhare a ka kgutlela morao ho thusa ngwana moo a sa utlwisisang hantle ho latela maemo a kutlwisiso ya ngwana. Mosebetsi e tla thusa ngwana le titjhare ho bona moo ho nang le dikgwaello e le hore titjhare e tle e kgone ho thusa ho kwala dikgwaello tseo pele ngwana a fetela dikereiting tse ka pele.


Dibuka tse kenyeletsang thuto ya ho tseba ho bala le ho ngola, thuto ya dipalo le bokgoni ho tsa bophelo tseo kaofela ha tsona ho nang le mokotaba e ka bang 20 e sebedisang mekgwa e fapaneng ya ho hohela maikutlo a moithuti. Re a tshepa hore baithuti ba tla thabela le ho ananela ho sebedisa mosebetsi e fumanwang ka hare ho dibuka tsa mofuta ona ha ba ntse ba tswela pele ka dithuto tsa bona, le hore wena jwalo ka titjhare o tla natefelwa le bona ho sebediseng dibuka tsena.



Dipalo



Dibopeho le mebala



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Eighth edition published in 2018

ISBN 978-1-4315-0706-1

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.

Kereiti ya **R** TSE KOPANENG

- Ho bala le ho ngola
- Dipalo
- Bokgoni ho tsa bophelo



ya SESOTHO

1	Lehae leso	2
2	Ho bolokeha	14
3	Lelapa la heso	24
4	Ditho tsa ka tsa kutlo	34
5	Boemo ba lehodimo	42



Ditaelo tsa disejwa di
qetellong ya buka.



Ho titjhere:

Barutwana ba tshwanele ho ikwetlisetsa mosebetsi wa bona pele ba leka ho o etsa dibukeng tsebetso tsa bona.
Mohlala:

- Ha barutwana ba tshwanela ho etsa letshwao la sedikadikwe karabong e nepahetseng, ha ba qale pele ka ho tshwaya karabo e nepahetseng. Ba tshwanela ho utlwa ho titjhere hore na e nepahetse e le ka nnete pele ba e ngola dibukeng tsa bona.
- Ha mosebetsi o batla hore barutwana ba thale ho hong, ha ba etse ka menwana pele ebe hona ban to ngola bukeng.

Ela hloko: Barutwana ba maemong a fapaneng a bokgoni. Ha o lemoha hore barutwana ba bang ba sa hloka thuso ho ikwetlisa bokgoni ba dithokutlo, barutwana ba ka ikwetlisetsa mosebetsi ya bona bukeng ya dihlakiso. Ba ka nka monyetla wa ho sebedisa mela e bukeng ho fihlela ba itshepa ho ka ngola dibukeng tsa bona tsa tshebetso.



SESOTHO

Buka

2

Kotara 2



Lehae leso




Manamisa ditikara seabakeng se nepahetseng.



Ha re bueng

Mamaretsa ditikara mme o
bue ka seo bana ba se etsang.
O thusa jwang lapeng?
O etsang lapeng e thabisang?





Lebitso la ka:



Titjhere: Saena

Letsatsi





Ha re ngoleng

Hlwekisa phaposi ena. Sebedisa ditikara mme o behe dibapadiswa ka lebokoseng, diaparo ka khabotheng, dijo ka forijing. Re se re qadile ho o thusa empa o tshwanela ho pakela dintho tse setseng.

lebokose la dibapadiswa



khabothe



1.2

Manamisa
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.



foriji



Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re baleng


Bolela hore setshwantsho se seng le se seng ke sa eng. Mamela medumo mme o bolele hore ke hobaneng ha modumo wa ho qetela moleng o mong le o mong o fapane. Jwale seha ditshwantsho ho tswa leqepheng la ditshwantsho mme o di bapise.






Ha re ngoleng

Tereisa letere ka monwana wa hao.
Qala mathebeng mme o tswele pele ho potoloha




serubele

Tereisa dinoha ho etsa letere ya **S**.





Ngola lebitso la hao mme o manehe setikara bakeng sa mosebetsi o motle.






Ha re ngoleng

Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha
modumo wa **S** ka lebokoseng



se sepa



sekgo



seeta



sefate



sekolo




sediba






Ha re etseng

Tshwaya diboloko tse nang le dintho tse 4 ka hare.
Opa diatla tsa hao ha ho na le ntho eo o e bonang.



Ithute ho ngola dipalo tsena..





1.8




Lebitso la ka:



Ha re ngoleng

Tereisa le ho khalaria karolo e nngwe ya setshwantsho.



Titjhere: Saena

Letsatsi





Ha re bineng

Ka tsela ena


Ke tsela eo re hlatswang diaparo tsa rona,
Hlatswa diaparo, hlatswa diaparo'
Ke tsela eo re hlatswang diaparo tsa rona,
Hlatswa diaparo, hlatswa diaparo,,
Hoseng Mantaha.

Ke tsela eo re otlohang diaparo tsa rona,
Otloha diaparo, otloha diaparo,
Ke tsela eo re otlohang diaparo tsa rona,
Otloha diaparo, otloha diaparo,
Hoseng Labobedi.

Ke tsela eo re fielang fatshe, re
fielang faatshe,
Fielang fatshe, fielang fatshe,
Hoseng Laboraro.
Ke tsela eo re hlatswang dipitsa,
Hlatswang dipitsa, hlatswang dipitsa,
Hoseng Labone.

Ke tsela eo re hlwekising ntlo,
Hlwekising ntlo, hlwekising ntlo,
Hoseng Labohlano.
Ke tsela eo re bakang dikuku,
Bakang dikuku, bakang dikuku,
Hoseng Ka Moqebelo.

Ke tsela eo re yang ka yona kerekeng.
R yang kerekeng, re yang kerekeng,
Ke tsela eo re yang ka yona kerekeng,
Hoseng Sontaha.



Ha re bueng

Bua ka mesebetsi eo o
e etsang lapeng



Ha re etseng

Manamisa ditikara dibakeng tse nepahetseng tse lebokoseng. Jwale bolela hore sebapadiswa se seng le se seng se hokae.

Manamisa ditikara sebakeng se nepahetseng.

ka hodimo

ka hare

ka pele

pela



Lebitso la ka:

Titjhere: Saena

Letsatsi



Boipaballo lapeng





Ha re bueng

Sheba ditikara
tsena mme o bolele
hore o tshwanetse
ho etsa jwang hore
dintho tsena di dule
di bolokehile.

Manamisa
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.



Ha re bueng

Sheba setshwantsho mme o
bolele hore bana bana ba etsa ntho
efe e kotsi.

Beha setikara se sekgubedu ho bontsha seo ba se
etsang se sa bolokehang.

Ke ntho efe eo o e etsang lapeng e sa bolokehang?

Ke ntho efe eo o e etsang e sa bolokehang ha o se
lapeng ha o bapala?



Titjhere: Saena

Letsatsi

15





Ha re ngoleng

a



ahlama

Tereisa letere ka monwana wa hao.
Qala lethebeng mme o ya jwalo ho potoloha.



Latela nomoro.



a






Ha re ngoleng

Tlatsa ka letere ya **a** mme o mamele modumo ha o ntse o bitsetsa mantswe hodimo.



Ngola lebitso la hao mme o manehe setikara bakeng sa mosebetsi o motle.





Ha re etseng

Mebala ya roboto: Manamisa ditikara hodima roboto.



Ha re bueng

Tlotsa mebala e meng e setseng ya roboto ka mebala.



24



Ha re etseng

Titjhere ya hao e tla ngola nomoro ya founu ya batswadi ba hao sebakeng sena. Jwale tobetsa dinomoro founung.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




Boipaballo kante



Ha re bueng

Bua ka hore hobaneng ho sa bolokeha ho bapala dibakeng tsena.



Titjhere: Saena


Letsatsi



Ha re etseng


Tweba e batla dikotwana tse 5 tsa tjhisi.

Etsa sedikadikwe palong e nepahetseng mme o tereise palo.



5

Mmutlanyana o batla dihwete tse 5. Etsa sedikadikwe ho potoloha palo mme o tereise palo.




5

Ngwanana o batla dikuku tse 5. Etsa sedikadikwe ho potoloha palo mme o tereise palo.



5




 Ithute ho ngola palo.


2.6





Ha re etseng

Bala dintho tse ka lebokoseng le leng le leng.
Bolela hore ke lebokoseng lefe moo ho nang le tse ngata, le le leng le nang le tse nnyane.



Ha re ngoleng

Fumana le ho etsa sedikadikwe ditshwantshong tse tshwanang le ditshwantsho tse lebokoseng la pele.



Titjhere: Saena

Letsatsi

21



Ha re ngoleng

Tereisa **a** le **s**.

a a a a a

s s s s s s



Ha re ngoleng

Na mantswe a qala ka **s** kapa ka **a**? Tereisa letere e napahetseng.


a s



a s



a s



a s



a s



a s



a s








a s



Ha re etseng

Bala ke diphoofolo tse kae moleng o le mong.
Jwale khallare matheba ka mmala mme o tereise palo.



3

Lelapa la heso

Manamisa
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.

Kotara ya 2 – Beke 6–10






Lebitso la ka:



Ha re bueng

Tadima setshwantsho
mme o bolele hore ke
batho bafe ba lapeng
lena.
Bua ka ba lelapa la hao.
O na le baena le
dikgaisedi tse kae?



Titjhere: Saena

Letsatsi

3.1

Kotara ya 2 – Beke 6–10



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa lelapa la heno mme o bolelle motswalle wa hao hore batho ba setshwantshong ke bomang.






Lebitso la ka:

3.2



Ha re ngoleng

Kopanya matheba. Jwale tlotsa matheba ka mmala.



Titjhere: Saena


Letsatsi

27





Ha re ngoleng

t



tamati

Tereisa letere ka monwana wa hao.
Qala lethebeng mme o potolohe.




Tereisa letere.

t







3.4




Ha re ngoleng

Tlatsa letere ya **t** mme o mamele modumo ha o ntse o bitsetsa mantswe hodimo



Ngola lebitso la hao mme o maneha setikara bakeng sa mosebetsi o motle.




Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re etseng

Bala dintho tse na mme o khalare palo e nepahetseng ya matheba ka mmala. Jwale tereisa palo e nepahetseng.

1		
2		
3		
4		
5		



Seha phazele mme o leke ho e bopa hape.





Ha re etseng

Palo le mmala:
Manamisa ditikara ho qetela kokobele ena.

Manamisa
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.




tshehla

bolou


kgubedu

tala




Ha re ngoleng

Jwale sebedisa ditikara
tsa dibopeho o etse
setshwantsho sa hao.



Ditho tsa ka tsa kutlo

Manamisa ditikara seabakeng se nepahetseng.






tatso



monko



bona



mamela








tshwara



Ha re ngoleng





Tadima setshwantsho mme o bue ka seo bana ba se etsang.
Supa bana ba fofonelang, mametseng, shebileng le ho latswa.





Ha re ngoleng

Thala mola ho bapisa dithokutlo tseo o di sebedisang.



4.2



Lebitso la ka:



Ha re etseng

E etsa modumo o jwang? Etsisa modumo oo mme o etse sedikadikwe ho potoloha dintho tse etsang modumo o moholo.




Titjhere: Saena

Letsatsi





Ha re ngoleng

p



podì

Tereisa letere ka monwana wa hao.
Qala lethebeng mme o potolohe.







Tereisa letere.






Ha re ngoleng

Tlatsa letere ya **p** mme o mamele modumo ha o ntse o bitsetsa mantswe hodimo



Ngola lebitso la hao mme o manamise setikara bakeng sa mosebetsi o motle.


















Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re etseng

Bala palo ya dintho tse ka lebokoseng le leng le le leng. Jwale tereisa palo e nepahetseng.












4.6



Ha re etseng

Tereisa palo.

Jwale tlotsa palo e nepahetseng ya dintho moleng o mong le o mong.





Titjhere: Saena

Letsatsi

41

Boemo ba lehodimo

Sheba tsa boemo ba lehodimo setshwantshong se seng le se seng mme o kgethe ditikara tse nepahetseng ho bontsha seo o tshwanelang ho se apara ha boemo ba lehodimo bo le tjena.








Ha re etseng

Jwale manamisa setikara ho bontsha hore boemo ba lehodimo bo jwang setshwantshong se seng le se seng.

Manamisa ditikara sebakeng se nepahetseng.



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho mme o buwe ka seo o se bonang.
Boemo ba lehodimo bo jwang setshwantshong se seng le se seng?
O nahana hore ngwanana ya puleng o ikutlwa jwang? Hobaneng?
Ke ditshwantshong dife tse bontshang boemo bo batang ba lehodimo?
Re apara eng ha ho bata?
Ke ngwana ofe ya thabileng?
Ke ngwana ofe ya bonahalang a tshohile?

Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re ngoleng



Tereisa letere ka monwana wa hao. Qala lethebeng mme o potolohe.



X




X



X


Etsa setshwantsho sa kutu ya palesa.






Ha re ngoleng

Tlatsa letere ya **i** mme o mamele modumo ha o ntse o bitsetsa mantswe hodimo



Ngola lebitso la hao mme o manehe setikara bakeng sa mosebetsi o motle.



Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bineng



Ho binetswe pina
"Oho moratuwa, Clementine."

Manamisa
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.



Pina ya boemo ba lehodimo

Boemo ba lehodimo bo jwang,
bo jwang,
bo jwang kajeno?

Re bolelle Joey, re bolelle Anna,
boemo ba lehodimo bo jwang
kajeno?

Ho maru?

Ho pula?

Na e ya na kajeno?

Ho moya?

Ho kgethehile?

Boemo ba lehodimo bo jwang
kajeno?

Le tjhabile? Le tjhabile?

Na ho letsatsi kajeno?

E, ho letsatsi, e ho letsatsi.

E, ho letsatsi kajeno.



5.4



Ha re ngoleng

Boemo ba lehodimo bo jwang bekeng ena?

Manamisa setikara sebakeng se nepahetseng ho bontsha hore boemo ba lehodimo bo jwang bekeng ena. Manamisa sefahleho se bososelang ho bontsha boemo ba lehodimo boo o bo ratang kappa boo o sa bo batleng.


Manamisa ditikara sebakeng se nepahetseng.

Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano



Ha re ngoleng

Tlotsa dibopeho ka mmala o tshwanang le wa matheba ho bontsha hore ke setshwantsho sa eng.



Titjhere: Saena




Letsatsi

47




Ha re etseng

Tereisa palo. Sebedisa monwana ho bontsha palo ka nngwe ebe o latela mela ya matheba ho fumana palo e nepahetseng ya dintho.



5.6




Ha re baleng

Sheba ditshwantsho mme o bolele hore bana bana
ba etsang mme o bolele hore ntho eo o e etsa
motsheare kapa bosiu. Jwale tlotsa ka letsatsi la
mmala haeba a e etsa motsheare, haeba a e etsa
bosiu tlotsa kgwedi ka mmala

ho robala




ho emela bese



ngwanana o a sesa




ho sheba TV



ho bala



ho bapala bolo



hoseng



mantsiboya



bosiu



Titjhere: Saena

Letsatsi

49




Ha re bueng

Tadima setshwantsho mme o bue ka seo o se bonang.
Re tseba jwang hore ke selemo?

Manamisa ditikara seabakeng se nepahetseng.



Ke selemo





Ha re ngoleng

Seha tjhate mme o kgomaretse lenaka. Bolella
motswalle wa hao seo o se ratang ka sehla se seng le se
seng sa selemo.

Selemo

Hlabula

Mariha

Hwetla



Seha tjhate mme o kgomaretse lenaka.

Jwale e fetole ho bontsha dinako tse fapaneng tsa letsatsi. Bolella motswalle wa hao hore o etsa eng ka nako eo.



Hoseng



Motshehare



Bosiu



Mantsiboya



5.10



Ha re ngoleng

Khalara setshwantsho mme o bolele
hore ke nako efe ya selemo



Manamisa
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.





Lebitso la ka:

Titjhere: Saena

Letsatsi

53

Tse sehilweng



Ditshwantsho tsa dimmabole:

Seha dikarete meleng ya matheba a matsho mme o bapise dipalo le ditshwantsho tse nepahetseng.

Phazele:

Sebedisa bokamora o ba ditshwantsho tsa mataese mme o bope phazele. E thusa ho bopa lebota le ka morao pele.

Ho bapisa dikarete:



Seha dikarete moleng wa matheba a matsho mme o bapise dikarete le diboloko tse leqepheng la 14.

Papadi ya boikgopotso:

Seha dikarete meleng e metsho ya matheba. Tjhoa dikarete mme o di behe tafoleng di shebile fatshe. Jwale phetla dikarete tse pedi ka nako e le nngwe. Haeba di tshwana o ka di behella ka thoko. Shebang hore ke mang ya ka qetang pele ho bokella dikarete. Jwale sebedisa dikarete tsa hao tsa boikgopotso mme le bapale le metswalle wa hao.

Ho bala dibuka:

Latela ditaelo mme o etse buka e tshwanang le ena e sehuweng. E nkele hae mme o e balle metswalle ya hao le ba lelapa.





TSE SEHILWENG



Ha re etseng

Seha leqephe moo ho nang le mola wa matheba mme
o manamise leqephe khafareng e ka morao ho etsa
phokhotso. Boloka tseo o di sehileng ka mona hore di se ke
tsa lahleha.


















MANAMISA MONA

MANAMISA MONA

MANAMISA MONA

MANAMISA MONA










11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SESOTHO p 6,13








a b c d e f g h i j k l m





n o p q r s t u v w x y z







Re a ja.

4



Re ja aese kerime.

5



Ann o na le dilemo
tse b.

8



Nomsa le Ann.



1



Re a palama.

6




Re a bala.

3



Re a bapala.

2



7